

Dipotso tsa Maemo a kwa gae (Mofuta wa Wave 2)

Tshekatsheko ya botsereganyi ba Mephato e Meraro ya

Tshimologo mo Porofenseng ya Bokone - Bophirima

Foromo e tshwanetse go tladiwa ke motsadi kgotsa motho yo o tlhokomelang morutwana wa Mophato 1 ka nako tsothle mo gare ga beke. Foromo e ya Sekgowa e ka dirisiwa go thusa go tlhologanya foromo ya Setswana. Tsweetswee, tlatse fela e le nngwe ya diforomo tse.

Leina la morutwana

1. A ke wena o tlhokomelang morutwana wa Mophato 1 yo o tlisitseng foromo?

Ee	1	Nyaa	2
----	---	------	---

2. O tsalana jang le morutwana yo? (Tshwaya karabo e le nngwe ka "X").

Mme	1	Rre	2	Rremogolo	3	Koko	4
Ausi	5	Abuti	6	Motho yo mongwe fela	7		

3. O na le dingwaga di le kae jaaka motsadi / motlhokomedi wa ngwana? _____ dingwaga

4. Jaaka motlhokomedimogolo kgotsa motsadi wa ngwana, thutokgolo ya gago ke efe?

(Tshwaya karabo e le nngwe ka "X")

Ga ke a fetsa Mophato 12	1
Ke feditse Mophato 12	2
Ke feditse setifikeiti kgotsa dipoloma ya dingwaga di le pedi kgotsa tharo morago ga sekolo	3
Ke sa ntse ke ithutela dikerii	4
Ke feditse dikerii e le nngwe ya dingwaga di le tharo kgotsa go feta	5

(5. & 6.) O dira dilo tse di latelang le ngwana wa gago wa Mophato1 go le go kae?

(Tshwaya karabo e le nngwe mo moleng mongwe le mongwe ka "X")

	Le e seng	Fa tlase ga gangwe ka kgwedi	Gangwe kgotsa gabedi mo kgwedding	Gangwe kgotsa gabedi mo bekeng	Gararo go ya go gatlhano mo bekeng	Malatsi otlhe
5. Buisetsa ngwana wa me	1	2	3	4	5	6
6. Lekola gore o dira tirogae	1	2	3	4	5	6

7. Go na le dibuka di le kae kwa gae? (O se ke wa bala dimakasini kgotsa dibuka tse morutwana wa Mophato 1 a tswang le tsone kwa sekolong.)

(Tshwaya karabo e <u>le nngwe</u> ka "X")	Ga go na dibuka	Dibuka di le 1-5	Dibuka di le 6-10	Dibuka di le 11-25	Go feta 25
	1	2	3	4	5

8. Fa o lekanyetsa, e ka nna diura di le kae mo bekeng, mo o buisetsang monate fela kgotsa o batla go ithuta?

(Tshwaya karabo e <u>le nngwe</u> ka "X")	Fa tlase ga ura	Ura e le 1 go ya go 2	Diura di le 2 go ya go 4	Diura di le 4 go ya go 8	Go feta diura di le 8
	1	2	3	4	5

9. Ke malatsi a makae mo bekeng, kgotsa boleele jo bo kana kang jo o buisetsang ngwana wa gago wa Mophato 1?

Palo ya malatsi a o buisetsang ngwana wa gago wa Mophato 1 mo bekeng? (Fa o sa buisetse ngwana, tshwaya "1" mme o fetele go Potso 10)	Le e seng	1	2 kgotsa 3	4 kgotsa 5	Ka malatsi otlhe
	1	2	3	4	5
Mo malatsing a o buisetsang ngwana wa gago wa Mophato 1, go go tsaya <u>metso</u> e le mekae?	1-10	11-20	21-30	31 kgotsa go feta	
	1	2	3	4	

➔ Ka kopo tlatse le tsebe ya bobedi

10. Ke malatsi a makae mo bekeng, le bolelele bo bo kana kang, o tshameka metshameko le ngwana wa gago wa Mophato 1?

Palo ya malatsi a o tshamekang metshameko le ngwana wa gago wa Mophato 1 mo bekeng? (Fa o sa tshameke le ngwana, tshwaya "1" mme o fetele go Potso 11)	Le e seng	1	2 kgotsa 3	4 kgotsa 5	Ka malatsi otlhe
	1	2	3	4	5
Mo malatsing a o tshamekang le ngwana wa gago wa Mophato 1, go go tsaya metsotso e le mekae?	1-10	11-20	21-30	31 kgotsa go feta	
	1	2	3	4	

11. Ke eng se se botlhokwa go gaisa se o naganang gore se ka dira gore baithuti botlhe ba buise sentle?

12. Ke dikopano di le kae tsa Batsadi tse o di tsenetseng kwa sekolong monongwaga (2015)?

(Tshwaya karabo e <u>le nngwe</u> ka "X")	Ga go kopano e ke nnileng gone	1	2-3	4-5	6-10	Go feta 10
	0	1	2	3	4	5

13. Ke ga kae mo o ileng wa buisana le morutabana wa ngwana wa gago Mophato wa 1 monongwaga?

(Tshwaya karabo e <u>le nngwe</u> ka "X")	Ga ke ise ke buisane le morutabana	1	2-3	4-5	6-10	Go feta 10
	0	1	2	3	4	5

14. O akanya gore ke mang yo o tshwanetseng go tsaya maikarabelo a magolo mo tswelapeleng ya go buisa ga ngwana wa gago wa Mophato 1?

(Tshwaya karabo e <u>le nngwe</u> ka "X")	Morutabana	Nna ke le motsadi / motlhokomedi / motlhokomedimogolo	Puso
	1	2	3

15. O dumela gore ke mang yo o nang le tlhotlhetso e kgolo thata mo tswelapeleng ya go buisa ga ngwana wa gago?

(Tshwaya karabo e <u>le nngwe</u> ka "X")	Bogolothata motsadi / motlhokomedi / motlhokomedimogolo	Bogolothata morutabana	Motho yo mongwe fela
	1	2	3

16. Bontsha gore o dumelana kgotsa o ganetsana go le go kae le nngwe le nngwe ya metlhala e e latelang:

Metlhala ka ga tumelo, kakanyo le tshepo ya gago: (Tsenya "X" e le <u>nngwe</u> mo moleng mongwe le mongwe)	Ke ganetsa thata	Ke ganetsa go le gonye	Ke dumela go le gonye	Ke dumela thata
(i) Barutwana ba sekolo sa rona ba buisa bokoa thata.	1	2	3	4
(ii) Ngwana wa me wa Mophato 1 o tla kgona go buisa sentle fa a le Mophatong wa 3.	1	2	3	4
(iii) Fa o le mo mophatong wa 1, go ithuta go buisa ka Setswana go botlhokwa thata go na le go ithuta go buisa ka Sekgowa.	1	2	3	4

17. Ke ga kae mo ngwana wa gago a ileng a seye sekolong monongwaga? (Tshwaya karabo e le nngwe ka "X")

(Tshwaya karabo e <u>le nngwe</u> ka "X")	O ile sekolong ka malatsi otlhe	Ga a ya letsatsi le 1	Ga a ya malatsi a 2-5	Ga a ya malatsi a 6-10	Ga a ya go feta malatsi a 10
	0	1	2	3	4

Re lebogela go tsaya matsapa a gago a go araba dipotso tse!!

(Ka kopo, botsa moithuti wa Mophato 1 yo a go neileing foromo e, go e busetsa kwa go Morutabana wa gagwe)

Tsweetswee, gopola gape go saena mme o busetse foromo ya tumalano e e tlameletsweng go foromo e ya dipotso tsa maemo a kwa gae go Morutabana wa Mophato 1.

CONSENT

I hereby agree to participate in the reading intervention evaluation by the HSRC. I understand that I am participating freely and without being forced in any way to do so. I also understand that I can stop participating at any point should I not want to continue and that this decision will not in any way affect me negatively. I understand that the project to which this evaluation is tied may in 2015 and 2016 benefit the project schools and their teachers, learners and parents, but not the control schools. I understand that my participation will remain confidential.

I understand that the information that I provide will be stored electronically and used to evaluate the reading interventions.

I also understand that evaluation findings will be communicated to senior DBE managers and through articles in academic journals without making known my identity or that of my Grade 1 child.

TUMALANO

Fa, ke dumela go tsaa karolo mo botsereganying jwa puiso jwa HSRC. Ke tlhaloganya gore ke tsaa karolo ke lokologile ke sa gapeletswe ka tsela efe go dira se. Ke tlhaloganya gape gore nka emisa go tsaya karolo ka nako nngwe le nngwe fa ke sa tlhole ke batla go tswela, le gore tshweetso e, ga e kitla e nkama tsa tsela e e seng monate. Ke tlhaloganya gore projeke e e golaganeng le tshekatsheko e, e ka tswa ya re ka 2015 le 2016, ya tswela mosola dikolo tsa diprojeke mmogo le barutabana, baithuti le batsadi ba tsone, fela e seng dikolo tse di ka fa tlase ga taolo. Ke tlhaloganya gore botsaakarolo jwa me, bo tla nna bo le mo sephiring.

Ke tlhaloganya gore tshedimosetso e ke e neelang e tlile go bolokiwa ka mokgwa wa elektroniki mme ya dirisiwa go sekaseka botsereganyi jwa puiso.

Ke tlhaloganya gape gore diphitlhelelo tsa tshekatsheko di tlile go bolelelwa baokamedi bagolo ba DBE le go tshagisiwa e le diatikile mo dijenaleng tsa dithuto kwa ntle ga go neela boitshupo jwa me kgotsa jwa ngwana wa me wa Mophato 1.

Signature of Parent / Caregiver (Tshaeno ya Motsadi/Motlhokomedi)